



---

CRNA GORA  
OPŠTINA BUDVA  
Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj

Trg Sunca br. 3, 85310 Budva, Crna Gora, tel: +382 33 451 287, e-mail: urbanizam.bd@budva.me

Broj: 06-332/21-854/3  
Budva, 21.12.2021. godine

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj opštine Budva, rješavajući po zahtjevu KRAPOVIĆ IVANA iz Budve, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list CG" br. 87/18, 28/19, 75/19, 116/20 i 76/21), Pravilnika o obrascu za izdavanje urbanističko tehničkih uslova ("Službeni list CG" br. 70/17), Prostornog plana posebne namjene za obalno područje ("Službeni list CG" br. 56/18) DUP Rozino I ("Službeni list CG-opštinski propisi" br. 01/09), evidentiranih u elektronskom registru planske dokumentacije, izdaje:

**URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI**  
za izradu tehničke dokumentacije za  
izgradnju objekta

## 1. URBANISTIČKA PARCELA

Blok broj: 8

Urbanistička parcela broj: 1 koju čine

Dio katastarske parcele br. 1530/4 i kat. parcela br. 1531/2 KO Budva

Dio kat. parcele br. 1530/4 ulazi u trasu saobraćajnica po DUP-u.

U tabelatom pregledu urbanističkih parametara nisu navedene katastarske parcele koje ulaze u sastav urbanističke parcela. Tačni podaci o katastarskim parcelama koje čine predmetnu urbanističku parcelu utvrđiće se kroz izradu Elaborata parcelacije po planskom dokumentu. Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija i mora biti ovjeren od strane Uprave za katastar i državnu imovinu – PJ Budva.

## 2. POSTOJEĆE STANJE NA URBANISTIČKOJ / KATASTARSKOJ PARCELI

U listu nepokretnosti broj 2015 za KO Budva, od 21.10.2021. godine na katastarskoj parceli br. 1530/4 upisana je livada 1. klase površine 156m<sup>2</sup>. Na kat.parceli nema upisanih tereta i ograničenja, a kao vlasnik upisano je PZU "KRAPOVIĆ MEDICAL".

U listu nepokretnosti broj 3388 za KO Budva, od 21.10.2021. godine na katastarskoj parceli br. 1531/2 upisana je livada 1. klase površine 97m<sup>2</sup>. Na kat.parceli nema upisanih tereta i ograničenja, a kao vlasnik upisan je Krapović (Slobodan) Ivan, podnositelj zahtjeva.

Riješiti imovinsko pravne odnose svih vlasnika na zemljištu.

### 3. PLANIRANA NAMJENA OBJEKTA

#### SV1 - Stanovanje veće gustine (srednje visoki objekti) u zoni rekonstrukcije i obnove

U površinama za stanovanje mogu se dozvoliti:

- prodavnice i zanatske radnje, koje ni na koji način ne ometaju osnovnu namjenu i koje služe svakodnevnim potrebama stanovnika i korisnika područja, poslovne i kancelarijske djelatnosti koje se osim u prizemljima objekata mogu obavljati i u stanovima, kao i ugostiteljski objekti i objekti za smještaj turista,
- objekti za upravu, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti društvenih djelatnosti koji služe potrebama stanovnika područja. (tekstualni dio DUP-a, Poglavlje 5.1.1, strana 40)

U prizemljima ili djelu prizemlja objekata u zoni rekonstrukcije i obnove mogu biti lokali sa djelatnostima koje ne ugrožavaju okolinu. (tekstualni dio DUP-a, Poglavlje 5.7.3, strana 56)

Prema načinu građenja objekti stambene namjene mogu biti rezidencijalni, jednoporodični, višeporodični i višestambeni objekti:

- Pod **rezidencijalnim objektom**, smatra se objekat visokog standarda stanovanja manje gustine sa jednom funkcionalnom stambenom jedinicom.
- Pod **gradskom vilom**, smatra se objekat visokog standarda stanovanja manje gustine sa najviše 4 funkcionalne stambene jedinice.
- Pod **jednoporodičnim objektom**, smatra se objekat sa najviše 3 stambene jedinice, pri čemu se i turistički apartman smatra stambenom jedinicom.
- Pod **višeporodičnim objektom**, smatra se objekat s najmanje 4, a najviše 6 funkcionalnih jedinica, pri čemu se i turistički apartman smatra stambenom jedinicom.
- Pod **višestambenim objektom**, smatra se zgrada s najmanje 7 funkcionalnih jedinica, pri čemu se i turistički apartman smatra stambenom jedinicom. (tekstualni dio DUP-a, strana 44)

Na urbanističkim parcelama namijenjenim stanovanju dozvoljena je izgradnja bazena, sportskih terena, fontana, pomoćnih zgrada, garaža i privrednih zgrada uz stambene objekte koje ne ugrožavaju životnu sredinu.

Na zemljištu namijenjenom za: javne saobraćajne kolske i pješačke površine i na vodnim površinama nije dozvoljeno građenje zgrada, osim u površinama pod zelenilom i slobodnim površinama (urbano zelenilo) kako je uslovima za ovu namjenu definisano.

Nisu dozvoljene namjene i izgradnja koje bi mogle da ugroze životnu sredinu, osnovne uslove življienja susjeda ili sigurnost susjednih zgrada. (tekstualni dio DUP-a, strana 49)

**Turizam** se na području plana u smislu pružanja usluga smještaja turistima prožima sa funkcijom stanovanja kroz iznajmljivanje vila, kuća, apartmana i soba, kao i smještajem turista u hotelima i drugim objektima predviđenim za ovu djelatnost. Planom su u postojećem i planiranom stanju, a prema GUP-u, određene parcele na kojima su objekti turizma i ugostiteljstva. U planiranom stanju objekti namijenjeni za turizam mogu se nalaziti i u okviru drugih pretežnih namjena gdje je to izričito navedeno. Urbanistički parametri za objekte turizma (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, spratnost i drugo ) isti su kao i za pretežnu namjenu u bloku (tekstualni dio DUP-a, strana 34)

Stambena jedinica je stan ili turistički apartman. (tekstualni dio DUP-a, strana 43)

**Pravilnikom o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Službeni list CG" br. 36/18) definisane su vrste i sadržaj ugostiteljskih objekata za pružanje usluge**

smještaja i usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića. Zakon o turizmu i ugostiteljstvu ("Službeni list CG" br. 02/18, 04/18 i 13/18) uređuje uslove za obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti i druga pitanja od značaja za turizam i ugostiteljstvo.

Pravilnikom o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Službeni list CG" br. 36/18) nije predviđena turistička vila kao samostalna poslovna jedinica. Članom 29 stav 1 predviđeno sledeće: "Turistička vila je objekat koji može da bude u privatnoj svojini i koji se nalazi i dio je turističkog rizorta i koristi sadržaje turističkog rizorta kojima upravlja jedan upravljač."

U članu 21 definisana je kuća za iznajmljivanje turistima, kao arhitektonski i funkcionalno autonomni građevinski objekat sa sopstvenim dvorištem, koja se izdaje isključivo kao cjelina, pojedincu ili grupi turista na određeno vrijeme.

U članu 19 i 20 definisani su turistički apartmani i turistički apartmanski blok. Turistički apartman se sastoji od dnevnog boravka, jedne ili više soba, kuhinje i kupatila i namjenjen je smještaju turista na određeno vrijeme. Apartmanski blok se sastoji od 5 i više turističkih apartmana u okviru istog građevinskog objekta.

#### **4. PRAVILA PARCELACIJE**

U skladu sa članom 13, tačka 1 i 2 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list CG" broj 44/18) i uraditi Elaborat parcelacije po planskom dokumentu, kako bi se tačno utvrdila površina predmetnih katastarskih parcela koje formiraju urbanističku parcelu. Stavom 2 člana 13 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta je predviđeno da se za objekte infrastrukture, umjesto Elaborata parcelacije po planskom dokumentu, prilaže grafički prikaz buduće trase objekta na ažurnim katastarskim podlogama.

Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija u skladu sa članom 138 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Službeni list RCG“ broj 29/07 i „Službeni list CG“ br. 32/11, 40/11, 43/15, 37/17 i 17/18). Elaborat mora biti ovjeren od strane Uprave za nekretnine, Područna jedinica Budva, u skladu sa članom 141 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti kojim je propisano da kontrolu, pregled i prijem Elaborata vrši organ uprave i potvrđuje pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Ukoliko na postojećim granicama parcela dođe do neslaganja između ažurnog katastarskog stanja i plana, mjerodavno je ažurno katastarsko stanje. (tekstualni dio DUP-a, strana 48)

Članom 237 važećeg zakona, je predviđeno da se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore može graditi na dijelu urbanističke parcele, ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se urbanistički parametri utvrđeni planom za urbanističku parcelu umanjuju za nedostajući dio urbanističke parcele.

Kroz izradu Idejnog rješenja urbanističke parcele dokazati ispunjenost uslova propisanih članom 237 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

#### **5. PRAVILA REGULACIJE**

Prikazana su u grafičkom prilogu plana i definisana u tekstualnom dijelu plana – poglavље: UTU za izgradnju novih objekata u zoni rekonstrukcije i obnove (SV1, SV2). (tekstualni dio DUP-a poglavљje 6.7. strana 55-56)

Novi objekti u zoni rekonstrukcije i obnove mogu biti: slobodnostojeći objekti na parceli, jednostrano uzidani (dvojni objekti) i dvostrano uzidani objekti (u nizu).

Oblik i veličina gabarita zgrade u grafičkim prilozima je data kao simbol i može se prilagođavati potrebama investitora ukoliko se poštuju striktno zadate: građevinske linije i udaljenja od susjednih urbanističkih parcela, odnosno objekata, maksimalna dozvoljena spratnost, maksimalna ukupna površina pod objektom, odnosno objektima na parceli, maksimalna ukupna bruto razvijena građevinska površina objekta, odnosno objekata na parceli, kao i svi ostali uslovi iz ovog plana i važeći zakonski propisi, pravilnici i standardi. (tekstualni dio DUP-a, poglavje 5.7.str. 55)

Urbanistički pokazatelji i kapaciteti za svaku urbanističku parcelu (indeks zauzetosti, izgrađenosti i maksimalno dozvoljena spratnost), namjena površina i planiranih objekata i drugo, dati su u tabeli Urbanistički pokazatelji po blokovima i urbanističkim parcelama.

### **Građevinska linija (GL)**

Utvrđuje se detaljnim urbanističkim planom (u grafičkom prilogu karta regulacije) u odnosu na regulacionu liniju, a predstavlja liniju na, iznad i ispod površine zemlje, do koje je dozvoljeno građenje.

Građevinska linija predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta. Građevinska linija prema regulacionoj liniji je obavezujuća i na nju se postavlja jedna fasada objekta. (tekstualni dio DUP-a strana 55)

Zgrada može biti postavljena svojim najisturenijim dijelom do građevinske linije. Erkeri, terase, balkoni i drugi istureni dijelovi objekta mogu da prelaze građevinsku liniju prama neizgrađenim javnim površinama (zelenilo i saobraćajnice) najviše do 1,20 m, na maks. 50% površine fasade, na minimalnoj visini od 3,0 m od konačno nivelišanog i uređenog okolnog terena ili trotoara.

Nije dozvoljeno građenje između građevinske i regulacione linije.

Iz prethodnog stava se izuzima potpuno ukopani dio zgrade namijenjen za garaže. (tekstualni dio DUP-a, poglavje 5.3.7. str. 50)

### **Bočna građevinska linija**

Bočna građevinska linija određena je u grafičkim prilozima samo u specijalnim, netipičnim slučajevima, i predstavlja liniju do koje se maksimalno može graditi.

Za slobodnostojeće objekte minimalno odstojanje od bočnih granica parcele je 1,5-2,5m.

Kod jednostrano uzidanih objekata minimalno odstojanje je 3,0-4,0m prema slobodnom dijelu parcele, izuzetno ovo rastojanje može biti manje (od 1,5-2,5m), ukoliko je oblik parcele nepravilan i uoliko je rastojanje od susjednog objekta minimalno 4,0m.

Kod obostrano uzidanih objekata – 0,00m.

### **Zadnja građevinska linija**

Minimalno odstojanje objekta od zadnje granice parcele je 2,5m.

**Minimalno odstojanje objekta od susjednog objekta je 4,0m.** (tekstualni dio DUP-a, Poglavlje 5.7.2, str. 55)

**Postavljanje novoplaniranih objekata na granicu susjedne parcele** definije se na sljedeći način:

- Nije dozvoljeno zatvarati svjetlarnike postojećih objekata, već formirati iste ili slične u novoprojektovanim objektima.
- Ukoliko je novi objekat udaljen od postojećeg manje od 3,0 m, nije dozvoljeno sa te strane novog objekta postavljati otvore stambenih prostorija, već samo pomoćnih sa visinom parapeta 1,80 m.

Ukoliko se objekat postavlja na granicu sa susjednom parcelom, sa te strane nije dozvoljeno postavljati otvore.

- Na objektima koji svojom bočnom fasadom gledaju na javni prolaz, saobraćajnicu unutar bloka, dozvoljeno je postavljati otvore na toj fasadi samo u slučajevima kada je širina ovog javnog prolaza 5,5 metara i više (tekstualni dio DUP-a, Poglavlje 5.3.9. strana 50)

---

Izgradnja na ivici parcele (dvojni objekti i objekti u prekinutom nizu) je moguća isključivo uz pisanu saglasnost vlasnika susjedne parcele na čijoj granici je predviđena izgradnja. (tekstualni dio DUP-a, Poglavlje 5.7.2, str. 56

### **Podzemna građevinska linija PGL**

Podzemne garaže kod planiranih objekata mogu zauzimati veću površinu od gabarita objekta u nivou prizemlja. U tom slučaju podzemna građevinska linija garaže (PGL) se određuje na sljedeći način:

- najmanje udaljenje PGL od bočnih granica susjedne urbanističke parcele je 1,5 m, osim kod jednostrano uzidanih i dvostrano uzidanih objekata, kada se PGL poklapa sa bočnim granicama susjedne urbanističke parcele,
- najmanje udaljenje PGL od zadnje granice susjedne urbanističke parcele je 1,5 m,
- PGL prema javnoj saobraćajnici može da se poklapa sa granicom urbanističke parcele, odnosno udaljenje može biti 0,0 m,
- uz ispunjenje prethodnih uslova horizontalni gabarit podzemne etaže namijenjena za garažu ne smije biti veći od 75 % površine pripadajuće urbanističke parcele za stambene, objekte, za turističke objekte ne smije biti veći od 90 %, ukoliko PGL nije definisana u grafičkom prilogu br. 08. Planirano stanje – regulacija i niveliacija, (tekstualni dio DUP-a Poglavlje 5.3.11. strana 51)

### **Kota prizemlja**

Kota prizemlja je najviše do 1,20 m iznad konačno nivelišanog i uređenog terena. Za objekte sa podrumskim ili suterenskim etažama, kota poda prizemlja može biti najviše 1.50 m iznad konačno nivelišanog i uređenog terena. (tekstualni dio DUP-a, Poglavlje 5.7.2, strana 56)

### **Podzemne etaže**

Podzemna etaža je dio objekta koji je sasvim ili do 2/3 svoje visine ispod konačno uređenog i nivelišanog terena.

Objekti mogu imati samo jedan podrum (garažu), osim objekata javne namjene, višestambenih objekata i poslovnih objekata, kod kojih zbog obezbjeđenja potrebnih mesta za stacioniranje vozila garaža može biti u više podzemnih etaža. Spratne visine podruma ili suterena ne mogu biti više od 3,0 m, ni niže od 2,20 m..

**Suteren** se smatra korisnom etažom koja je dijelom ukopana u teren, ali manje od 2/3 svoje visine ispod konačno uređenog i nivelišanog terena. Objekti mogu imati samo jedan suteren. (tekstualni dio DUP-a, Poglavlje 5.1.2, strana 42)

### **Krovovi**

Krovovi su kosi, krovni pokrivači adekvatni nagibu, koji iznosi 18-23°. Voda sa krova jednog objekta ne smije se slivati na drugi objekat. (tekstualni dio DUP-a, Poglavlje 5.7.2, strana 56)

**Potkrovje** je dio objekta ispod krovne konstrukcije, a iznad međuspratne konstrukcije posljednje etaže i može biti formirano na sledeće načine:

- potkrovje ispod kosog krova čija svjetla visina na najnižem mjestu može biti maksimalno 1,50 m, uz nagib krova do  $23^\circ$ , mjereno u visini nazidka; i u ovakvom potkroviju se može planirati korisni prostor isključivo u jednom nivou, uz mogućnost izgradnje samo jedne galerije;
- potkrovje ispod ravnog krova, krova blagog nagiba do  $10^\circ$ , poluobličastog krova ili mješovitog krova, može imati površinu do 75% površine tipske nadzemne etaže, uvučeno pretežno s ulične strane (povučeni sprat – Ps);
- Potkrovje svojom površinom ne smije izlaziti iz horizontalnog gabarita objekta. (tekstualni dio DUP-a, Poglavlje 5.1.2, strana 42)

**Tavan** je dio objekta isključivo ispod kosog krova bez nazidka, bez namjene, s minimalnim otvorima za svjetlo i provjetravanje. U okviru tavanskog prostora je moguće smjestiti instalacije solarnog grijanja, rezervoare za vodu i sl. (tekstualni dio DUP-a, Poglavlje 5.1.2, strana 43)

**Najveća spratna visina** (mjereno od poda do poda) za obračun visine objekta, iznosi za:

- stambenu etažu do 3,00 do 3,2 m;
- poslovno-komercijalnu etažu u prizemlju do 4 m;
- izuzetno, za osiguranje kolskog pristupa za interventna vozila kroz objekat, najveća svjetla visina etaže prizemlja samo na mjestu prolaza iznosi 4,50m,

Spratne visine mogu biti i više od navedenih ukoliko to zahtijeva specijalna namjena objekta ili posebni propisi, ali visina objekta ne može biti viša od najveće dozvoljene visine (definisane u metrima) određene urbanističkim uslovima. (tekstualni dio DUP-a strana Poglavlje 5.1.2 strana 42)

**Maksimalna visina vijenca** iznosi 15,0 m ( $G+P+3+Pk = 15,0$  m), mjereno od konačno nивелисаног i uređenog terena do gornje ivice krovnog vijenca.

**Maksimalna visina sljemenja** krova objekta (ili vrha najvišeg sljemenja, kod složenih krovova) je 3,50 m mjereno od gornje ivice vijenca do sljemenja krova. Visina nazidka potkrovne etaže iznosi najviše 1.50 m računajući od kote poda potkrovne etaže do tačke preloma krovne kosine. (tekstualni dio DUP-a strana Poglavlje 5.7.2 strana 56)

### **Nivelacija urb.parcela**

Planom je određena nivelacija javnih površina iz koje proizilazi i nivelacija prostora za izgradnju objekata. Visinske kote na ulicama su bazni elementi za definisanje nivelacije ostalih tačaka i dobijaju se interpolovanjem. Nivelaciji terena parcela korisnika rješavati tako što će se odvodnjavanje terena vršiti prema javnim saobraćajnim površinama ili putem atmosferske kanalizacije. Nije dozvoljeno odvodnjavanje prema susjednim parcelama.

Nivelacija javnih saobraćajnih površina data je u grafičkom prilogu – list 10."Planirano stanje - regulacija i nivelacija". (tekstualni dio DUP-a, Poglavlje 5.3.12 strana 52)

U slučaju da je projektovani objekat odstupa od građevinskih linija - mimimalnih rastojanja od granice susjednih parcela i susjednih objekata, definisanih u grafičkom i tekstualnom dijelu plana za svaku namjenu pojedinačno, neophodno je pribaviti saglasnost vlasnika susjedne/ih parcele/a, shodno tekstuallnom dijelu plana.

## 6. URBANISTIČKI PARAMETRI

	POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE u m <sup>2</sup>	BRGP u m <sup>2</sup>	POVRŠNA POD OBJEKTIMA u m <sup>2</sup>	INDEKS IZGRAĐENOSTI	INDEX ZAUZETOSTI	SPRATNOST/BR.ETAŽA
URBANISTIČKA PARCELA BR. 1 u bloku br.8	244	398	100	1.63	0.41	G+P+2+Pk

Urbanističko-tehnicički uslovi se izdaju isključivo za definisani urbanističku parcelu.

Na UP1 u bloku br. 8 predviđena je izradnja 1 objekta.

Spratnost objekta ne može biti veća od one date planom u grafičkom prilogu - listu 08. "Planirano stanje - regulacija i nivacij". (tekstualni dio DUP-a, poglavlje 5.1.2 strana 42)

Iskazana BRGP podrazumijeva isključivo površinu nadzemnih etaža objekata i u nju nijesu uključeni potpuno ili djelimično ukopani dijelovi objekata (garaže, podrumi i sutereni koji se koriste isključivo za garažiranje vozila). (tekstualni dio DUP-a, poglavlje 5.3.4 strana 49)

**Ukoliko postoji neusaglašenost između spratnosti date u tabeli 19. i grafičkog priloga - list 08.n."Planirano stanje - regulacija i nivacij", važeća je spratnost iz grafičkog priloga.tekstualni dio DUP-a, Poglavlje 6, strana 77)**

Dozvoljena je fazna izgradnja (osim za objekte u nizu koji moraju biti izrađeni jednovremeno i prema jedinstvenom projektu za svaki niz), tako da konačno izgrađeni objekat ne prelazi maksimalno dozvoljenu površinu pod objektom i maksimalno dozvoljenu spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.

Objekti, po potrebi mogu imati podumske ili suterenske prostorije. Površine suterenskih i podumskih prostorija ne uračunavaju se u ukupnu BRGP ukoliko se koriste kao garaža, podrum ili instalaciona etaža. Ukoliko se podrum ili suteren koriste kao koristan prosor (stanovanje, turizam, komercijalne i poslovne djelatnosti), uračunavaju se u ukupnu BRGP, i u tom slučaju se ukupna planirana spratnost objekta smanjuje za jednu etažu.

Na urbanističkoj parseli se mogu graditi pomoćni objekti koji su u funkciji korišćenja stambenog objekta (garaža, ostava i sl.). BRGP pomoćnih objekata je maksimalno do 30 m<sup>2</sup>, a maksimalno dozvoljena spratnost P. (tekstualni dio DUP-a, poglavlje 5.7.3. strana 56)

Na osnovu Izmjena i dopuna Pravilnika o bližem zadržaju i formi planskog dokumenta ("Službeni list CG" br.33/14) u nadzemne etaže računaju se: suteren, prizemlje i spratovi, a u podzemne etaže: podrum.

## 7. POTREBA IZRADE GEOLOŠKIH PODLOGA, POTREBA VRŠENJA GELOŠKIH ISTRAŽIVANJA, PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA

Prije izrade tehničke dokumentacije investitor je obavezan da u skladu sa Članom 5. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i "Službeni list CG" broj 28/11) izraditi Revidovani Projekat osnovnih geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju, u cilju

utvrđivanja osnovnih geoloških uslova za projektovanje investicionih objekata. Geološka istraživanja, izradu projekta geoloških istraživanja i reviziju vrše privredna društva, odnosno druga pravna lica koja imaju licencu.

Za objekte veće od 1000m<sup>2</sup> ili sa 4 i više nadzemnih etaža, shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i "Službeni list CG" broj 28/11) izraditi **Revidovani Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Revidovani Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja**, kojima se detaljno određuju inženjersko-geološke, hidro-geološke i geomehaničke karakteristike temeljnog tla, geotehničke i seizmološke karakteristike terena i prikaz i ocjenu rezultata istraživanja sa obradom dobijenih podataka i zaključkom o uslovima i načinu fundiranja objekta na prostoru koji je istraživan.

Pri projektovanju objekata preporučuje se korišćenje propisa EUROCODES, naročito EUROCODE 8 - Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija. Takođe se preporučuje zadržavanje postojećeg drveća i druge vegetacije na građevinskim parcelama, gdje god je to moguće, jer povoljno utiče na očuvanje stabilnosti terena.

U slučaju da je nagib terena  $\beta > 20^\circ$ , ako je dubina iskopa veća od  $H > 3m$ , ako je rastojanje do susjednog objekata manje od 2 visine iskopa, ako su sleganja veća od 5cm ili ako su prisutne podzemne vode, neophodno je uraditi **Projekat zaštite temeljne jame**.

## **8. USLOVI ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA**

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju ("Službeni list CG" broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Službeni list CG" broj 79/04).

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvideti propisane mere zaštite od požara za objekte sa 4 i više etaža i objekte za javnu upotrebu površine preko 400m<sup>2</sup> (hoteli, pansioni, sportske hale, tržni centri i slično), shodno članu 85, 86, 87, 88 i 89. Zakon o zaštiti i spašavanju ("Službeni list CG" broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11).

Garaža mora ispunjavati uslove propisane Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija ("Službeni list CG" broj 09/12).

Elaboratom zaštite na radu, predviđeti mjere zaštite na radu za objekte koji imaju jedan ili više poslovnih prostora kao i za rušenje postojećeg objekta bilo koje namjene, shodno Članu 9. Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu ("Službeni list CG" broj 34/14). Pri izgradnji objekata poslodavac koji izvodi radove dužan je da izradi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa Pravilnikom o sadržaju Elaborata o uređenju gradilišta ("Službeni list RCG" broj 04/99).

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani ("Službeni list RCG" 47/2007) i podzakonskih akata koja prizlaze iz ovog zakona.

## **9. USLOVI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE**

Novi ambijent, objekat, zgrada i sl. ne smiju se formirati na bazi onih elemenata i kompozicija koji vode ka kiću, kao što su lažna postmodernistička arhitektura, napadni folklorizam, istorijski etnoelementi drugih sredina (balustrade, fasadne reljefne i profilisane dekoracije, figure i sl.).

Pseudoarhitektura zasnovana na prefabrikovanim stilskim betonskim, plastičnim, gipsanim i drugim elementima, dodavanje lažnih mansardnih krovova (takozvanih šubara, kapa), arhitektonski nasilno pretvaranje ravnih krovova u kose (takozvano ukrovljavanje) itd.

U obradi fasada koristiti svijetle prigušene boje, u skladu sa karakteritičnim bojama podneblja (bijela, bež, siva, oker...). Kod primjene materijala u završnoj obradi fasada voditi računa o otpornosti na atmosferske uticaje i povećan salinitet vazduha. Za zidanje i oblaganje kamenom koristili autohtoni kamen, a zidanje i oblaganje vršiti na tradicionalni način.

Poželjna je upotreba korektivnog zelenila tamo gdje druge mjere nisu moguće. Upotreba zelenila za korekciju likovno arhitektonskih nedostataka postojećih zgrada je prihvativljiva i preporučuje se. U tom smislu se podržava vertikalno ozelenjavanje, ozelenjavanje krovova, primjena puzavica i sl.

Postojeći arhitektonski stil se mora poštovati prilikom nadgradnje, dogradnje, adaptacija i sl. Prilikom dodavanja bilo kakvih dijelova na postojeće građevine, ili prilikom njihove adaptacije - dozidivanje, nadzidivanje, zatvaranje i otvaranje raznih dijelova, mijenjanje krova i sl., potrebno je da svi novi dijelovi i radovi budu izvedeni u arhitektonском stilu u kome je izgrađena postojeća zgrada. Nije dozvoljena promjena stila građenja. Izvorna fasada se mora očuvati prilikom prerada i popravki. Arhitektonska i koloristička rješenja fasada, koja se predlažu prilikom rekonstrukcije moraju da odgovaraju izvornim rješenjima. Nije dozvoljena koloristička prerada, oživljavanje, dodavanje boja i ukrasa koji nisu postojali na originalnoj zgradbi, izmišljanje nove fasade i sl.

U cilju stimulisanja primjene lokalnog kamena za obradu fasada, Opština Budva je, Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljišta („Službeni list CG – opštinski propisi“, broj 01/15 ), predviđela da se naknada umanjuje za 15€ po 1m<sup>2</sup> ugrađene kamene fasade.

## 10. USLOVI ZA OGRAĐIVANJE URBANISTIČKE PARCELE

Parcele se mogu ogradići zidanom ogradom do visine od 0,90m, računajući od kote trotoara, ili transparentnom ogradom do visine 1,60m. Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju i to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu unutar parcele koja se ogradije. Ograde objekata na ugлу ne mogu biti visočije od 0,90m računajući od kote trotoara zbog obezbjeđenja vizuelne preglednosti raskrsnice. Vrata i kapije mogu se otvarati samo ka unutrašnjosti parcele. (tekstualni dio DUP-a, Poglavlje 5.7.5, strana 57)

## 11. USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE URBANISTIČKE PARCELE

Površine pod zelenilom moraju da zauzimaju najmanje 20% urbanističke parcele.

Pri izboru biljnog materijala i njegovog komponovanja voditi računa o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekata. Na parcelama jednoporodičnog stanovanja prostore između ulice i objekta ozeleniti dekorativnim vrstama, a dio parcele iza objekta može se koristiti kao bašta ili voćnjak. Preporučuje se gajenje voća kao svojevrstan vid aktivnog odmora stanovnika. Uređenje zelenih i slobodnih površina radiće po ugledu na stare vrtove kakvi se još mogu sresti na ovom prostoru. Na terenima u padu podzide uraditi sa oblogom od kamena i otvorima za drenažu.

Radi zaštite od pogleda sa ulice i susjednih parcela, zbog zaštite od buke i zagađenja sa ulice, predlaže se podizanje žive ograde od gusto posađenog i pravilno orezanog drveća i visokog žbunja.

Već navedeni principi važe i za uređenje zelenila na parcelama višeporodičnog i višestambenog stanovanja i stanovanja sa poslovnim i komercijalnim djelatnostima, s tim da bašta, odnosno povrtnjak i voćnjak mogu izostati.

Pri izboru biljnog materijala i njegovog komponovnja naročito voditi računa o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekata. Kod objekata sa poslovnim i komercijalnim djelatnostima prostor između objekta i ulice popločavati kamenim, betonskim ili behaton pločama. Moguće je i poločavanje štampanim betonom. Fizičkim barijerama (vrlo visoki ivičnjaci, podzidi, stepenice i sl.) spriječiti prilaz vozila na pješačke površine. Kombinovati parterno zelenilo sa žbunastim zasadima i drvećem. U parternoj kompoziciji treba primjenjivati mediteranski autohtoni parter. Predviđjeti travnjak otporan na sušu i gaženje. Za sadnju u žardinjerama koristiti nisko drveće, žbunaste vrste različitog kolorita i habitusa, perene i dekorativne puzavice. Informacione table i reklamne panoe uklopiti sa zelenilom i parternim rješenjem.

Kako su postojeći maslinjaci dosadašnjom izgradnjom svedeni na pojedinačna stabla ili male grupe, planom je predviđeno da se svi primjerici maslina, evidentirani u Registru primjeraka vrijednog zelenila i prikazanu na grafičkom prilogu – list 05. "Postojeće stanje – površine pod zelenilom i slobodne površine", sačuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjerici zelenila presade na novu poziciju, a kako je to definisano na grafičkom prilogu – list 07. "Planirano stanje – površine pod zelenilom i slobodne površine". Sjećanje maslina je zabranjeno na osnovu odredbi Zakona o maslinarstvu.

Presađivanje maslina obaviti u saradnji i uz stručne konsultacije sa nekim od udruženja maslinara i stručnom institucijom (Poljoprivredni fakultet, institut). Stabla maslina i drugih vrijednih primjeraka zelenila predviđenih izmještanju na novu poziciju prije presađivanja stručno orezati. Pri presađivanju koristiti mehanizaciju koja se u šumskim gazdinstvima upotrebljava za utovar trupaca. Moguće je koristiti i auto-dizalice i utovarivače sa velikom zapreminom utovarne kašike. Na novoj poziciji stabla statički obezbjediti od naginjanja i prevrtanja, ankerovanjem ili sađenjem u drvenu kasetu sličnu paleti.

Predloženi sadni materijal ili slične vrste koristiti uz poštovanje sljedećih smjernica:

- koristiti vrste otporne na uslove sredine,
- izbor vrste sadnog materijala vršiti prema pedološkim karakteristikama same lokacije,
- koristiti zdrave sadnice, rasadnički pravilno odnjegovane, kontejnerski materijal standardnih dimenzija, a drveće sa pravim debлом,
- sadni materijal uskladiti sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima prostora.

Predlog vrsta za ozelenjavanje nalazi se u tekstuallnom dijelu predmetnog plana na str. 99-100.

## 12. USLOVI ZA IZGRADNJU SUHOZIDA I PODZIDA

Na terenima u nagibu, na mjestima usjeka i nasipa, umjesto škarpi obavezno izgraditi podzide. Podzide, uključujući i njihove stope izgraditi unutar granica sopstvene urbanističke parcele. Visina pojedinačnog podzida ne može biti veća od 1,5 m, osim uz javne saobraćajnice. Na mjestima usjeka i nasipa terena pod velikim nagibom teren nivelisati sa kaskadnim podzidima, uz poštovanje odredbi iz prethodnog stava. Minimalna širina kaskade izmedju dva podzida je 2 m. Nagib terena između dva susjedna kaskadirana podzida ne može biti veći od 30°. Svaki podzid viši od 1,0 m mora imati statički proračun sa dokazom objezbjedenja na prevrtanje.

Konstruktivni dio podzida izgraditi od armiranog betona, a vidljive djelove obložiti kamenom. Na podzidima predviđjeti dovoljan broj otvora za drenažu i oceđivanje voda iz terena obuhvaćenog podzidom. Na prostoru između dva susjedna kaskadirana podzida predviđjeti zelenilo koje svojim rastom neće ugroziti stabilnost podzida. U obzir dolaze, žbunaste vrste, drveće koje u punim uzrastu ima malí habitus i korjenov sistem, pozavice, trava.(tekstualni dio DUP-a poglavje 5.15 strana 70)

## **13. USLOVI ZA IZGRADNJU / POSTAVLJANJE / RUŠENJE POMOĆNIH OBJEKATA**

U skladu sa članom 223 važećeg zakona, propisi jedinice lokalne samouprave, kojima se uređuju pomoći objekti, primjenjivaće se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore.

Postupak pribavljanja odobrenja za postavljanje ili građenje pomoćnih objekata uređen je Odlukom o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata („Službeni list CG – opštinski propisi“ br. 21/14 od 18.07.2014. godine). Shodno članu 2. Odluke, pomoći objekti svrstavaju se u tri tipa:

Tip 1: pomoći objekti koji čine funkcionalnu i ekonomsku cjelinu sa objektom čijem korišćenju služi pomoći objekat, kao što su: podzemne i nadzemne garaže, ostave, magacini, drvarnice, ljetnje kuhinje, portirnice, objekti za radnike obezbeđenja i slično.

Tip 2: pomoći objekti infrastrukture kao što su: septičke bio-jame, bunari, cisterne za vodu, rezervoari, bistjerne, šahtovi, kotlarnice, uređaji za grijanje i hlađenje, plinski sistemi, solarni sistemi i slično.

Tip 3: pomoći objekti uređenja terena kao što su: ograde, potporni zidovi, bazeni, fontane, nadstrešnice, pergole, manji sportski tereni, dječja igrališta i slično.

Na urbanističkoj parceli se mogu graditi pomoći objekti koji su u funkciji korišćenja stambenog objekta (garaža, ostava i sl.). BRGP pomoćnih objekata je maksimalno do 30 m<sup>2</sup>, a maksimalno dozvoljena spratnost P. (tekstualni dio DUP-a, poglavljie 5.7.3. strana 56)

## **14. USLOVI I MJERE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE**

U skladu sa članom 40. Zakona o zaštiti prirode („Službeni list CG“ br.54/16), za izgradnju / rekonstrukciju objekta koji se nalazi u zaštićenom području prirode, a koji ne podliježe procijeni uticaja na životnu sredinu u skladu sa posebnim propisima, ocijeni prihvatljivosti, koje nisu utvrđene planom upravljanja, potrebno je od Agencije za zaštitu prirode pribavit dozvolu.

Za turističke objekte površine veće od 1000m<sup>2</sup>, stambeno-poslovne objekte koji imaju više od 1000m<sup>2</sup> poslovnog prostora i garaže sa više od 200 parking mesta, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“ br. 75/18) i Uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“ br. 20/07), neophodna je izrada Elaborata o proceni uticaja na životnu sredinu.

Za objekte za koje nije propisana obaveza izrade procjene uticaja na životnu sredinu, potrebno je u projektnoj dokumentaciji predvideti mere zaštite od buke u skladu sa članom 19. Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni list CG“ br. 28/11) i Pravilniku o zvučnoj zaštiti zgrada („Službeni list CG“ br. 50/16).

Na području DUP-a nalazi se jedan broj pojedinačnih primjeraka i niz grupa masline. Masline i maslinjaci su zaštićeni Zakonom o maslinarstvu i maslinovom ulju. Maslinjaci, kao najvažniji i ambijentalno najdragocjeniji dio potkunjica (tradicionalne seoske baštne), čuvaju se u postojećoj formi, sa izvornim suvomeđama i terasama. Nije dozvoljena izgradnja staza ili betoniranje ovih površina. Suvomeđe, suhozidi, podzidi i terase se ne smiju rušiti. Dozvoljena je njihova rekonstrukcija isključivo tradicionalnim načinom zidanja (u suvo).

Obavezno je da se sve masline sačuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjeri zelenila, ukoliko je to zaista neophodno, presade na novu poziciju u okviru iste urbanističke parcele uz neophodno pribavljanje odobrenja. Odobrenje za presadivanje maslina u maslinjaku izdaje organ

lokalne uprave nadležan za poslove poljoprivrede – Sekretarijat za privredu opštine Budva, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za presađivanje. **Sječenje i presađivanje maslina starih preko 100 godina je zabranjeno na osnovu člana 15. Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju** ("Službeni list CG", 45/14).

Kada su u pitanju zaštićene biljne i životinjske vrste postupati u skladu sa Rješenjem o stavljanju pod zaštitu rijetkih, prorijeđenih, endemičnih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta ("Službeni list SRCG", 36/82). Rješenje je dostupno na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine: [www.epa.org.me](http://www.epa.org.me)

Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju saobraćajnica i objekata nađe na eventualne paleontološke ili mineraloške nalaze, koji predstavljaju geonasljeđe, obavezno je prekinuti radove, obavjestiti Agenciju, kako bi njihovi stručnjaci prikupili nalaze, odnosno izvršili neophodna istraživanja.

## **15. USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH OBJEKATA UPISANIH U REGISTAR KULTURNIH DOBARA CRNE GORE I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE**

U okviru plana, odnosno predmetne lokacije, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture.

U slučaju kada se u okviru predmetne lokacije nalazi ili je u neposrednoj blizini registrovani spomenik kulture, prema kome se treba upravljati shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara (Sl. list br. 49/10 i 40/11), ovaj sekretarijat po službenoj dužnosti pribavlja konzervatorske uslove u skladu sa članom 102 Zakona o zaštiti kulturnih dobara. Konzervatorski uslovi čine osnov za izradu konzervatorskog projekta u skladu sa članom 103 istog zakona. Na konzervatorski projekat se pribavlja saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.

## **16. POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA**

Za naselja i dijelove naselja koji predstavljaju nepokretna kulturna dobra od međunarodnog i nacionalnog značaja je obavezno donošenje urbanističkog projekta, što nije slučaj u ovom predmetu.

## **17. USLOVI ZA PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA INFRASTRUKTURU I POSEBNI TEHNIČKI USLOVI**

Prikazani su na izvodu iz DUP-a: karta vodovoda i kanalizacije, karta elektroenergetske mreže i postrojenja i karta telekomunikacija. Detaljnije tehničke uslove za priključenje ovaj Sekretarijat, po službenoj dužnosti, pribavlja za investitora.

Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da poštuje tehničke preporuke EPCG koje su dostupne na sajtu [www.epcg.me](http://www.epcg.me) i propise koji se odnose na zaštitu i izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i elektronskih komunikacionih mreža, odnosno Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore" broj 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega, a koji se nalaze na sajtu [www.ekip.me/regulativa/](http://www.ekip.me/regulativa/).

Podaci o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture nalaze se na sajtu <http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me>.

Za pristupanje georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture moguće je putem otvaranja korisničkog naloga na web portalu Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost <http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp>.

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima, a priključenje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme

projektovati prema uslovima dobijenim od nadležnih javnih preduzeća i tretirati ih kroz idejna rješenja urbanističke parcele.

U slučaju kada je za predmetnu parcelu planom predviđen prilaz sa magistralnog puta, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti, za investitora traži i tehničke uslove od Direkcije za saobraćaj, shodno članu 16. Zakona o putevima ("Službeni list RCG" broj 42/04).

U slučaju kada se u okviru predmetne urbanističke parcele nađazi zaštitni pojas ili cjevovod regionalnog vodovoda, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti, za investitora traži i tehničke uslove od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje. Na osnovu člana 32 Pravilnika o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitарне zaštite i ograničenjima u tim zonama ("Službeni list CG" br. 66/09), pojas sanitарне zaštite određuje se oko glavnih cjevovoda i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi 2,0m od osovine cjevovoda sa obje strane. U pojasu zaštite nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji koje na bilo koji način mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cjevovoda.

Sastavni dio ovih urbanističko tehničkih uslova su posebni uslovi za izradu projektne dokumentacije izdati od strane nadležnih službi – DOO Vodovod i kanalizacija Budve.

## **18. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU**

Investitor je dužan da radi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg objekta i izvođenje geoloških istraživanja i drugih radnji koje mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu pribaviti vodne uslove , u skladu sa članom 114 Zakona o vodama ("Službeni list RCG" br. 27/07, "Službeni list CG" br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/11 i 52/16). Pribavljanje vodnih uslova nije potrebno za korišćenje vode koja ne prelazi obim opšte upotrebe vode i u slučaju kada novi ili rekonstruisani stambeni objekat ili manji poslovni i drugi objekat (koji se gradi u skladu sa odgovarajućim prostornim planskim dokumentom) koji se priključuje na Javni vodovod i kanalizaciju, a vodu za potrebe objekta koristi samo za piće i sanitarnе potrebe.

## **19. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA**

U okviru DUP-a ne postoji zona ograničenja prepreka aerodroma. Za privremene ili stalne objekte ili djelove objekta, van zone ograničenja prepreka aerodroma, čija je visina veća od 45m, potrebno je od Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore dobiti saglasnost za izgradnju i postavljanje, kao i uslove za označavanje i održavanje. (Sigurnosni nalog broj 2016/001 rev 00, datum stupanja na snagu 01.08.2016.godine).

## **20. SAOBRAĆAJNI USLOVI**

Uslovi priključenja na kolsku saobraćajnicu prikazani su na izvodu iz DUP-a: karta saobraćaja.

Urbanistička parcela mora imati obezbjeđen kolski pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta. Izuzetno, u starim gradskim jezgrima u kojima ne postoji mogućnost obezbjeđivanja kolskog pristupa, urbanističkoj parceli se može obezbjediti samo pješački pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta (član 51 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata).

Potreban broj parking mesta kod nove izgradnje, uključujući dogradnju i nadogradnju, obezbjediti u okviru sopstvene parcele, na otvorenim parkinzima (PM) ili kao garažna mesta (GM) u podzemnim etažama zgrade, a prema normativu:

Namjena	Potreban broj PM, odnosno GM
STAN	1,1 PM/stanu a u zoni rekonstrukcije i obnove 0,7 PM/stanu
APARTMANI	1,1 PM/apartmanu a u zoni rekonstrukcije i obnove 0,7 PM/apartmanu
HOTELI U GRADU	1 PM/2 ležaja
ADMINISTRATIVNO - POSLOVNE DJELATNOSTI	1 PM/75 m <sup>2</sup> bruto površine
UGOSTITELJSKI SADRŽAJI	1 PM/4 stolice
TRGOVINSKI SADRŽAJI	1 PM/75 m <sup>2</sup> bruto površine ili 1PM/1lokal
OSTALI SADRŽAJI	prema analizi planera – projektanta

Neophodan parking, odnosno garažni prostor mora da se obezbjedi istovremeno sa izgradnjom objekta.

Podzemne garaže mogu zauzimati veću površinu od gabarita objekta u nivou prizemlja. U tom slučaju podzemna građevinska linija garaže (PGL) se određuje na sljedeći način:

- najmanje udaljenje PLG od bočnih granica susjedne urbanističke parcele je 1,5 m, osim kod jednostrano uzidanih i dvostrano uzidanih objekata, kada se PGL poklapa sa bočnim granicama susjedne urbanističke parcele,
- najmanje udaljenje PLG od zadnje granice susjedne urbanističke parcele je 1,5 m,
- PLG prema javnoj saobraćajnici može da se poklapa sa granicom urbanističke parcele, odnosno udaljenje može biti 0,0 m,
- uz ispunjenje prethodnih uslova horizontalni gabarit podzemne etaže namijenjena za garažu **ne smije** biti veći od 75 % površine pripadajuće urbanističke parcele za stambene, objekte, za turističke objekte **ne smije** biti veći od 90 %, ukoliko PGL nije definisana u grafičkom prilogu br. 08. Planirano stanje – regulacija i nивелација,
- za objekte komercijalnih i poslovnih djelatnosti (SMN) može biti i do 90 % od površine pripadajuće urbanističke parcele, ukoliko PGL nije definisana u grafičkom prilogu br. 08. Planirano stanje – regulacija i nivелација.

Pri projektovanju podzemne garaže moraju biti zadovoljeni prije svega protivpožarni uslovi predviđeni odgovarajućim zakonima, pravilnicima i standardima, kao i ostali uslovi u pogledu bezbjednosti.

Krovne površine podzemnih garaža moraju se urediti kao pješačke površine sa značajnim učešćem specijalnog krovnog zelenila.

**Ne dozvoljava se prenamjena garaža u stambene, turističke i druge namjene (npr. prodavnice, auto – radionice i sl.), kao ni prenamjena prostora za parkiranje.** (tekstualni dio DUP-a Poglavlje 5.3.11 strana 51, 52)

## 21. USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA

Obezbijediti nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, shodno Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list Crne Gore“ br. 43/13 i 44/15).

Na svakih deset jedinica mora se obezbijediti najmanje jedna stambena jedinica za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. (član 6. Pravilnika).

Obavezna primjena elemenata pristupačnosti, propisana članom 46. Pravilnika, predviđa: za stambene objekte je iz člana 17, 18, 23 i 40, a za stambeno-poslovne iz člana 17, 18 i 23 plus dio objekta poslovne namjene mora sadržati elemente pristupačnosti u zavisnosti od namjene poslovnog prostora.

## **22. USLOVI ZA RACIONALNO KORIŠĆENJE ENERGIJE**

Shodno Zakonu o energetskoj efikasnosti („Službeni list CG“ broj 29/10) i Pravilniku o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada („Službeni list CG“ broj 75/15) projektovanjem i izgradnjom objekata treba postići smanjenje gubitaka toplotne iz objekata, poboljšanje toplotne izolacije spoljnih elemenata, povećanje toplotne efikasnosti pravilnom orijentacijom objekata i korišćenjem sunčeve energije, korišćenje obnovljivih izvora energije, te povećanje energetske efikasnosti sistema grejanja.

Sadržaj Elaborata energetske efikasnosti objekta propisan je Pravilnikom o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada („Službeni list CG“ broj 47/13).

Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik kuće. Primjeniti visok nivo toplotne izolacije kompletнog spoljnog omotačа objekta i izbjegavati toplotne mostove. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije.

Ikoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštiti se od pretjeranog osunčanja. Koristiti održive sisteme protiv pretjerane insolacije – zasjena škurama, pergolama, zelenilom i slično, kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju. Drvoređima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetra i obezbjediti neophodnu zasjenu u letnjim mjesecima. Nisko energetske tehnologije za grijanje i hlađenje se trebaju koristiti gdje god je to moguće. Pri proračunu koeficijenata prolaza toplotne objekata uzeti vrijednosti za 30-25% niže od maksimalno dozvoljenih vrijednosti dozvoljenih za ovu klimatsku zonu. Sunčani kolektori treba da budu skladno oblikovani i ukomponovani na najmanje uočljivim mjestima na objektu. Koristiti održive sisteme protiv prekomjerne insolacije (zasjenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i slično) kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju. Održivost fotovoltačnih celija treba ispitati u svrhu snadbevanja niskonaponskom strujom za rasvjetu naselja, kao i druge mogućnosti, poput punjenja električnih vozila.

U cilju stimulisanja izgradnje energetski efikasnih objekata koji koriste solarnu energiju, Opština Budva je, Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljišta (Službeni list CG – opštinski propisi, broj 01/15), predviđela da se naknada umanjuje za 200€ po 1m<sup>2</sup> ugrađenog solarnog kolektora – panela.

Neposredna blizina mora uslovjava relativno malu godišnju kolebanja temperature vazduha – godišnja temperaturna amplituda iznosi 16,4°C. Ipak ističe se visoka temperatura ljetnjih mjeseci u toku kojih se javlja prosječno 25 dana sa žegom (30°C i više). Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama zone u kojoj se nalazi predmetna lokacija.

## **23. USLOVI ZA ODVOŽENJE ČVRSTOG OTPADA**

**Mjesta za postavljanje kontejnera za smeće predviđeti na urbanističkoj parceli.** Nije dozvoljeno postavljanje kontejnera na površinama namijenjenim za parkiranje vozila. Mjesta u objektu ili niše za postavljanje kontejnera za smeće kao i njihov potreban broj predviđjeti u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem, a imajući u vidu produkciju čvrstog komunalnog otpada. Pri tome voditi računa o porastu broja korisnika prostora tokom ljetnjih mjeseci, pa stoga broj kontejnera i periodiku njihovog pražnjenja prilagoditi količini smeća. Poštujući prethodne uslove mjesta za postavljanje kontejnera za smeće trebaju biti što bliže javnim saobraćajnicama uz minimalnu denivelaciju (bez ivičnjaka) u odnosu na saobraćajnicu, sa padom od 5 % prema saobraćajnici. Niše za postavljanje kontejnera za smeće moguće je sa tri strane vizuelno izolovati zelenilom ili zidanim ogradama čija visina ne može biti veća od 1,50 m.

## 24. MOGUĆNOST FAZNE IZGRADNJE

### Za objekat:

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i člana 76 kroz izradu idejnog rješenja može se odrediti faznost gradnje (tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina) objekata.

Dozvoljena je fazna izgradnja, tako da konačno izgrađeni objekat ne prelazi maksimalne propisane površine pod objektom i spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.

### Za urbanističku parcelu ili više urbanističkih parcela:

Na osnovu UT uslova, kod urbanističkih parcela na kojima je planom predviđena izgradnja više objekata, potrebno je uraditi revidovano idejno rješenje kompletne urbanističke parcele ili više susjednih urbanističkih parcela (čl. 76 važećeg Zakona), Idejnim rješenjem se utvrđuje generalna koncepcija za izgradnju objekata, a naročito: uklapanje objekta u prostor, položaj objekta u okviru lokacije i prema susjednim objektima.

### Za gradenje na dijelu urbanističke parcele:

Članom 237 važećeg zakona je predviđeno da se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore može graditi na dijelu urbanističke parcele, ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se urbanistički parametri za cijelu urbanističku parcelu ustanove za nedostajući dio.

Kroz izradu idejnog rješenja provjeriti, da li predmetna izgradnja na dijelu urbanističke parcele, na bilo koji način ugrožava valorizaciju preostalog dijela urbanističke parcele.

## 25. LOKACIJA u odnosu na PPPNOP

Planom višeg reda, PPPNOP Poglavlje 36. Pravila za sprovodenje plana tačka 3. i 8. (strana 297) istovremeno je propisano:

- *3. Područje opština se uređuje prema važećoj planskoj dokumentaciji nižeg reda do donošenja Plana generalne regulacije, ali na način da se poštuju odredbe i smjernice ovog Plana u smislu poštovanja koridora infrastrukture i mjera zaštite zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara."*
- *8. Važeća planska dokumentacija nižeg reda, a koja nije u skladu sa pravilima ovog Plana, primjenjivaće se do izrade Plana generalne regulacije, a daje se mogućnost i njene izmjene i dopune, odnosno stavljanja van snage i izrade novog plana, prema Odluci nadležnog organa.*

Preklapanjem geodetske podloge sa infrastrukturnim koridorima, zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima iz obuhvata PPPNOP, konstatovano je da se predmetne kat.parcele ne nalaze u trasama koridora infrastrukture i na zonama zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara u obuhvatu PPPNOP.

## 26. NAPOMENA

Tekstualni i grafički dio predmetnih planova, kojim su propisani način izgradnje objekata, uslovi za priključenje na infrastrukturu i uslovi za uređenje urbanističke parcele, sastavni su dio urbanističko-tehnoličkih uslova i dostupni su na sajtu

[www.planovidovzvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=BD](http://www.planovidovzvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=BD) i

[www.budva.me](http://www.budva.me)

Investitor može gradi objekat na osnovu prijave, kod nadležne Urbanističko-građevinske inspekcije i sledeće dokumentacije propisane članom 91 važećeg zakona i PPPNOP-om:

- Saglasnost glavnog gradskog arhitekte na idejno rješenje
- Ovjerenog glavnog projekta
- Izvještaja o pozitivnoj reviziji glavnog projekta

- Dokaza o osiguranju od odgovornosti projektanta koji je izradio odnosno revidenta koji je revidovao glavni projekat u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Uredbi o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (Sl. list CG broj 68/17)
- Ugovora o angažovanju izvođača radova
- Ugovora o angažovanju stručnog nadzora
- Dokaza o pravu svojine na zemljištu, odnosno drugom pravu na građenje na zemljištu ili dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta

Sadržaj idejnog rješenja definisan je Stručnim uputsvom Ministarstava održivog razvoja i turizma, broj 101-26/99 od 14.03.2018.godine. Način podnošenja zahtjeva glavnom državnom arhitekti, za davanje saglasnosti na idejno rješenje preciziran je Obaveštenjem MORT-a od 21.12.2017.godine.

Idejni odnosno glavni projekat, mora biti urađen u skladu sa članom 7 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije ("Službeni list CG" broj 44/18) u elektronskoj formi plus 1 primjerak u analognoj formi za potrebe izvođenja radova na gradilištu.

## 27. PRILOZI

Kopije grafičkog i tekstualnog dijela predmetnih planova,  
List nepokretnosti, Kopija katastarskog plana,  
Tehnički uslovi DOO Vodovod i Kanalizacija Budva

Samostalna savjetnica II za urbanizam  
M. Mala Tišma dipl.inž.



### Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Urbanističko-građevinskoj inspekciji
- a/a

CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: BUDVA

Broj: 917-104-DJ-1865

Datum: 25.10.2021.



Katastarska opština: BUDVA


Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 11

Parcele: 1531/2, 1530/4

## KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:

M. Mavrović

Ovjerava  
Službeno lice:



36000000322



104-919-15773/2021

**UPRAVA ZA KATASTAR  
I DRŽAVNU IMOVINU****CRNA GORA****PODRUČNA JEDINICA  
BUDVA**

Broj: 104-919-15773/2021

Datum: 21.10.2021.

KO: BUDVA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe UTU izdaje se

**LIST NEPOKRETNOSTI 2015 - PREPIS****Podaci o parcelama**


Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
1530	4	10	10	RUNJE POLJE	Livada 1. klase KUPOVINA		156	1.09
Ukupno								156 1.09

**Podaci o vlasniku ili nosiocu**

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
0000002713365 0	- PZU „KRAPOVIĆ MEDICAL“ UL. I , BR. 35 , BUDVA 0	Korišćenje	1/1

**Ne postoje tereti i ograničenja.**

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).





CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR  
I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA  
BUDVA

Broj: 104-919-15772/2021

Datum: 21.10.2021.

KO: BUDVA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe UTU izdaje se

**LIST NEPOKRETNOSTI 3388 - PREPIS**

**Podaci o parcelama**

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
1531	2		10 25/10.	RUNJE POLJE	Livada 1. klase KUPOVINA		97	0.68
Ukupno								97 0.68

**Podaci o vlasniku ili nosiocu**


Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
0103975232038	KRAPOVIĆ SLOBODAN IVAN PRIMORSKI BATALJON 21 BUDVA BUDVA Budva	Korišćenje	1/1

**Ne postoje tereti i ograničenja.**

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).




IZVOD IZ DUP-a ROZINO I, karta 06: Planirano stanje - namjena površina  
Službeni list CG – opštinski propisi broj 01/09



Samostalna savjetnica II za urbanizam  
arh.Maja Tišma dipl.inž.



Budva, 21.12.2021. godine



## LEGENDA:

### GRANICE

- granica Plana
- granica bloka
- granica namjene

### POVRŠINE ZA STANOVANJE PRETEŽNO STAMBENA NAMJENA

- stanovanje veće gustine-  
rekonstrukcija i obnova  
(srednje visoki objekti)
- stanovanje veće gustine-  
rekonstrukcija i obnova  
(objekti veće visine)
- stanovanje veće gustine-  
nova izgradnja  
(objekti veće visine)
- stanovanje velike gustine  
(visoki objekti)

### POVRŠINE ZA RAD PRETEŽNO POVRŠINE ZA RAD

- zdravstvo-Dom zdravlja
- Crveni krst
- obrazovanje - Univerzitet

### POVRŠINE ZA TURIZAM PRETEŽNO TURISTIČKA NAMJENA

- površine za hotele i apart hotele

### POVRŠINE ZA MJEŠOVITE NAMJENE

- mješovita namjena  
(Autobuska stanica sa kompatibilnim sadržajima)

### POVRŠINE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

- komunalni servisi -  
vodovod, elektroditribucija

### POVRŠINE ZA URBANO ZELENILO

- uređene slobodne površine
- linearno zelenilo

### POVRŠINE ZA SAOBRAĆAJNU INFRASTRUKTURU

- garaža
- saobraćajne površine
- saobraćajne površine unutar blokova
- pješačke površine

IZVOD IZ DUP-a ROZINO I, karta 07: Planirano stanje - površine pod zelenilom i slobodne površine  
Službeni list CG – opštinski propisi broj 01/09




Samostalna savjetnica II za urbanizam M.R.  
arh.Maja Tišma dipl.inž.

Budva, 21.12.2021. godine



## **LEGENDA:**




granica Plana



granica bloka

## **POVRŠINE POD ZELENILOM JAVNOG KORIŠĆENJA**



linearno zelenilo



parking



uređene površine pod zelenilom i slobodne površine  
uz grupacije objekata višestambenog stanovanja i na  
parcelama mješovite namjene



uređene površine pod zelenilom na parcelama univerziteta,  
garaže i javnih objekata u okviru površina za rad



uređene slobodne površine

## **POVRŠINE POD ZELENILOM OGRANIČENOG KORIŠĆENJA**



uređene površine pod zelenilom i slobodne površine na parcelama  
jednoporodičnog, višeporodičnog i višestambenog stanovanja,  
stanovanja sa poslovnim i komercijalnim djelatnostima i na parcelama  
sa turističkim objektima



površine pod zelenilom na parcelama komunalnih servisa

## **VRIJEDNI PRIMJERCI ZELENILA**



vrijedan primjerak zelenila koji se čuva ili presađuje



presađivanje vrijednog primjerka zelenila sa starom i novom pozicijom



# REGISTAR VRIJEDNIH PRIMJERAKA ZELENILA

- 1 poljski jasen (*Fraxinus angustifolia*, syn. *F. oxycarpa*)  
   - prsni prečnik d=10 - 25 cm, 10 primjeraka
- 2 čempres (*Cupressus sempervirens* var. *stricta*)  
   - prsni prečnik 4 x d=20 cm
- 3 kanarska datula (*Phoenix canariensis*)  
   - prsni prečnik d=60 cm, 6 primjeraka  
   žalosni dud (*Morus alba Pendula*) -  
   prsni prečnik d=15
- 4 čempres (*Cupressus sempervirens* var. *stricta*)  
   - prsni prečnik 3 x d=20 cm
- 5 čempres (*Cupressus sempervirens* var. *pyramidalis*)  
   - prsni prečnik 2 x d=12 cm
- mlječ (*Acer platanoides*)  
   - prsni prečnik d=20 cm, 2 primjerka
- himalajski kedar (*Cedrus deodara*)  
   - prsni prečnik d=40 cm, 2 primjeraka
- himalajski kedar (*Cedrus deodara*)  
   - prsni prečnik d=30 cm, 7 primjeraka
- kanarska datula (*Phoenix canariensis*)  
   - prsni prečnik d=20 cm
- mlječ (*Acer platanoides*)  
   - prsni prečnik d=20 cm
- breza (*Betula pendula*)  
   - prsni prečnik d=25 cm, 2 primjeraka
- mlječ (*Acer platanoides*)  
   - prsni prečnik d=30 cm
- kesten (*Aesculus hippocastanum*)  
   - prsni prečnik d=20 - 40 cm, 5 primjeraka
- katalpa (*Catalpa bignonioides*)  
   - prsni prečnik d=15 - 20 cm, 12 primjeraka
- alepski bor (*Pinus halepensis*)  
   - prsni prečnik d=15 i 30 cm, 2 primjerka
- katalpa (*Catalpa bignonioides*)  
   - prsni prečnik d=15 - 25 cm, 18 primjeraka
- himalajski kedar (*Cedrus deodara*)  
   - prsni prečnik d=40 cm
- arizonski čempres (*Cupressus arizonica*)  
   - prsni prečnik d=20 - 25cm, 3 primjerka
- crna murva, crni dud (*Morus nigra*)  
   - prsni prečnik 2 x d=50 cm
- orah (*Juglans regia*) - prsni prečnik d=30 cm
- lovor (*Laurus nobilis*) - prsni prečnik d=25 cm
- lovor (*Laurus nobilis*) - prsni prečnik d=25 cm
- visoka žumara (*Trachycarpus fortunei*)  
   - prsni prečnik d=30 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=25 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=15 cm
- orah (*Juglans regia*) - prsni prečnik d=40 cm
- kanarska datula (*Phoenix canariensis*)  
   - prsni prečnik d=60 cm
- kanarska datula (*Phoenix canariensis*)  
   - prsni prečnik d=60 cm
- banana (*Musa acuminata*) - prsni prečnik d=8 cm
- lipa (*Tilia platyphyllos*) - prsni prečnik d=40 cm
- orah (*Juglans regia*) - prsni prečnik d=25 cm
- čempres (*Cupressus sempervirens* var. *pyramidalis*)  
   - prsni prečnik d=80 cm
- hrast, dub (*Quercus pubescens*) - prsni prečnik d=80 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=50 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 4 x d=10 - 15 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 4 x d=10 - 25 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 2 x d=15 - 25 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 3 x d=15 - 25 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 5 x d=10 - 35 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=50 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=35 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=40 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=50 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=25 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=30 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=50 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=30 cm
- 50 maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=15 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=12 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 2 x d=25 - 35 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=60 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=50 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 2 x d=30 cm
- lipa (*Tilia platyphyllos*) - prsni prečnik d=30 cm
- maslina (*Olea europaea*) - stablo prečnika  
   d= 30 cm isjećeno do 60 cm iznad tla
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 2 x d=30 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=30 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=50 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=25 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=30 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 3 x d=30 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=40 cm
- čempres (*Cupressus sempervirens* var. *pyramidalis*)  
   - prsni prečnik d=20 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=40 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=12 cm
- kanarska datula (*Phoenix canariensis*)  
   - prsni prečnik d=50 cm, 3 primjerka
- alepski bor (*Pinus halepensis*) - prsni prečnik  
   d=30 i 60 cm, 2 primjerka
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d= 20 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=20 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=30 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=20 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=15 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=50 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=25 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 2 x d=25 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=30 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 2 x d=20 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=20 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=30 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=20 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=25 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 2 x d=30 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=20 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 2 x d=20 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=20 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=25 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 2 x d=15 - 25 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 4 x d=15 - 25 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 3 x d=20 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 2 x d=30 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=20 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 2 x d=20 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=40 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=30 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=20 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 2 x d=15 - 30 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 3 x d=5 - 30 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 5 x d=10 - 50 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=30 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=15 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=30 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=15 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=55 cm
- kanarska datula (*Phoenix canariensis*)  
   - prsni prečnik d=60 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 3 x d=10 - 30 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik d=10 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 2 x d=10 - 30 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 2 x d=10 - 30 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 4 x d=15 - 25 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 3 x d=10 - 20 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 2 x d=10 - 30 cm
- maslina (*Olea europaea*) - prsni prečnik 6 x d=15 - 30 cm

## NAPOMENA:

Pozicije zelenila su približne sa odstupanjem  $\pm$  2 m,  
   a veličina prsnog prečnika može odstupati  $\pm$  3 cm.

IZVOD IZ DUP-a ROZINO I, karta 08: Planirano stanje - regulacija i nivelacija  
Službeni list CG – opštinski propisi broj 01/09




Samostalna savjetnica II za urbanizam  
arh.Maja Tišma dipl.inž.


Budva, 21.12.2021. godine



## **LEGENDA:**

### **GRANICE**

-  granica Plana
-  RL regulaciona linija
-  građevinska linija
-  građevinska linija podzemne etaže
-  građevinska linija prizemlja
-  građevinska linija na minimalnoj visini h
-  regulaciona linija se poklapa sa građevinskom linijom
-  granica bloka
-  granica urbanističke parcele
-  granica katastarske parcele
-  z-1 broj urbanističke parcele zelenila u okviru bloka
-  k-1 broj urbanističke parcele komunalnih djelatnosti u okviru bloka
-  S-18 broj urbanističke parcele javne saobraćajnice
-  1-111 broj urbanističke parcele
-  //// broj katastarske parcele
-  ZZ broj bloka
-  postojeći objekat
-  planirani objekat
- P50-6PM P(oznaka parkinga)-broj parking mesta



IZVOD IZ DUP-a ROZINO I, karta 09: Planirano stanje - nacrt parcelacije i preparcelacije  
Službeni list CG – opštinski propisi broj 01/09




Samostalna savjetnica II za urbanizam  
arh.Maja Tišma dipl.inž.




Budva, 21.12.2021. godine

## **LEGENDA:**

### **GRANICE**

-  granica plana
-  granica bloka
-  granica urbanističke parcele
-  granica katastarske parcele
-  broj urbanističke parcele zelenila u okviru bloka
-  broj urbanističke parcele komunalnih djelatnosti u okviru bloka
-  broj urbanističke parcele javne saobracajnice
-  broj urbanističke parcele u okviru bloka
-  broj katastarske parcele
-  broj bloka



IZVOD IZ DUP-a ROZINO I, karta 10: Planirano stanje - Saobraćaj - regulacioni i nivелacioni plan  
Službeni list CG – opštinski propisi broj 01/09



Samostalna savjetnica II za urbanizam  
arh.Maja Tišma dipl.inž.


M.P.



Budva, 21.12.2021. godine

## **LEGENDA:**

 granica Plana



IZVOD IZ DUP-a ROZINO I, karta 13: Planirano stanje - hidrotehnička infrastruktura  
Službeni list CG – opštinski propisi broj 01/09



Samostalna savjetnica II za urbanizam  
arh.Maja Tišma dipl.inž.


M.P



Budva, 21.12.2021. godine


## **LEGENDA:**

 granica Plana



### **Vodovod**

 Postojeći vodovod

 Postojeći vodovod - za ukidanje

 Planirani vodovod


### **Kanalizacija**

 Postojeća fekalna kanalizacija


 Postojeća fekalna kanalizacija - za ukidanje

 Planirana fekalna kanalizacija

### **Atmosferska kanalizacija**

 Postojeća atmosferska kanalizacija

 Postojeća atmosferska kanalizacija - za ukidanje

 Planirana atmosferska kanalizacija

IZVOD IZ DUP-a ROZINO I, karta 15: Planirano stanje - elektroenergetska mreža  
Službeni list CG – opštinski propisi broj 01/09



Samostalna savjetnica II za urbanizam  
arh.Maja Tišma dipl.inž.

Budva, 21.12.2021. godine





POSTOJEĆI VN 10 KV KABL ČIJA SE FUNKCIJA ZADRŽAVA



POSTOJEĆI VN 10 KV KABL KOJI SE STAVLJA VAN FUNKCIJE



NOVI VN 10 KV KABL (zamjena dijela trase postojećeg kabla)



NOVOPLANIRANI VN 10 KV KABL



POSTOJEĆA DTS 10/0,4 kV



PLANIRANA DTS 10/0,4 kV

### **POSTOJEĆE DTS:**

- POSTOJEĆA MBTS 10/0,4 kV "ROZINO 5" 2x1000 kV (Planirano 3x1000 kV)
- POSTOJEĆA MBTS 10/0,4 kV "GRĐEVICA - ROZINO" 2x630 kV
- POSTOJEĆA MBTS 10/0,4 kV "PLINARA 1" 1x630 kV
- POSTOJEĆA MBTS 10/0,4 kV "PLINARA 2" 2x630 kV
- POSTOJEĆA TS 10/0,4 kV "DOM ZDRAVLJA" 1x630 kV (Planirano 1x1000 kV)
- POSTOJEĆA MBTS 10/0,4 kV "ROZINO 2" 2x630 kV
- POSTOJEĆA MBTS 10/0,4 kV "ROZINO 1" 2x630 kV
- POSTOJEĆA MBTS 10/0,4 kV "ROZINO 3" 1x630 kV

### **PLANIRANE DTS:**

- PLANIRANA DTS 10/0,4 kV 1x630 kV (Rozino 1 - Blok 11)
- PLANIRANA DTS 10/0,4 kV 2x1000 kV (Rozino 1 - Blok 1)
- PLANIRANA DTS 10/0,4 kV 1x630 kV (Rozino 1 - Blok 1)
- PLANIRANA DTS 10/0,4 kV 2x630 kV (Rozino 1 - Blok 3)
- PLANIRANA DTS 10/0,4 kV 2x630 kV (Rozino 1 - Blok 9)
- PLANIRANA DTS 10/0,4 kV 1x630 kV (Rozino 1 - Blok 12)
- PLANIRANA DTS 10/0,4 kV 1x630 kV (Rozino 1 - Blok 10)
- PLANIRANA DTS 10/0,4 kV 1x630 kV (Rozino 1 - Blok 4)
- PLANIRANA DTS 10/0,4 kV 2x630 kV (Rozino 1 - Blok 8)
- PLANIRANA DTS 10/0,4 kV 2x630 kV (Rozino 1 - Blok 13)
- PLANIRANA DTS 10/0,4 kV 1x630 kV (Rozino 1 - Blok 12)

IZVOD IZ DUP-a ROZINO I, karta 17: Planirano stanje - telekomunikaciona infrastruktura  
Službeni list CG – opštinski propisi broj 01/09



Samostalna savjetnica II za urbanizam  
arh.Maja Tišma dipl.inž.


Budva, 21.12.2021. godine



## LEGENDA:



granica Plana



## POSTOJEĆE



postojeći TK podzemni vod  
Kapacitet Kanalizacije (broj cijevi)



postojeći TK podzemni vod višeg reda  
Kapacitet Kanalizacije (broj cijevi)



postojeća telefonska centrala



postojeća CATV stanica



postojeća bazna stanica (GSM)



postojeće TK okno

## PLANIRANO



ukidanje postojećeg TK podzemnog voda  
Kapacitet Kanalizacije (broj cijevi)



planirani TK podzemni vod  
Kapacitet kanalizacije (broj cijevi)



planirano TK okno "manje"



planirano TK okno "veće"

**IZVOD IZ DUP-a ROZINO I, tekstualni dio  
Službeni list CG – opštinski propisi broj 01/09**

**1 - URBANISTIČKI POKAZATELJI**

POSTOJEĆE		PLANIRANO		DUP Rozino 1 - URBANISTIČKI POKAZATELJ	
Broj objekta					BLOK I
POVRSINA POD OBJEKTOM					
BRGP OBJEKTA	[m <sup>2</sup> ]				
POVRSINA POD OBJEKTIMA					
BRGP-a BROP SVIH OBJEKATA	[m <sup>2</sup> ]				
Indeks zauzebitosti					
Indeks izgradjenosti					
SPRATNOST					
STATUS POSTOJEĆIH OBJEKATA:					
0 - nudi se,	1 - zadizava se,				
2 - temeljita se					
BRGP OBJEKTA					
Površina pod objektima	0	0	0.00	0.00	
BRGP-a BROP svih objekata	231	116	231	0.42	0.83
Indeks zauzebitosti					
Indeks izgradjenosti					

ŠIFRA PRETEŽNE NAMJENE	Broj objekta	MAXIMALNA POVRIJNA POD OBJEKTOM	MAXIMALNA DOZVOLJENA SPRATNOST	Indeks spratnosti	DOZVOLJENE VRISTE GRADENJA ZGRADA:
		[m <sup>2</sup> ]			(0) bez građenja. IZG - planir novi objekat, NDG - dopgradnja, ZM - nadgradnja.
					ZM - temeljatanje)
BRGP OBJEKTA					
MAXIMALNA POVRIJNA POD OBJEKTIMA	[m <sup>2</sup> ]				
MAXIMALNA UKUPNA BROP SVIH OBJEKATA	[m <sup>2</sup> ]				
Indeks zauzebitosti					
Indeks izgradjenosti					
MINIMALNO BROP stanovanja (apartmansa)	[m <sup>2</sup> ]				
MINIMALNO BROP komercijalnih i poslovnih djelatnosti	[m <sup>2</sup> ]				
BRGP turizam (hoteli i rent-a-villes)	[m <sup>2</sup> ]				
BRGP radne djelatnosti - obrazovanje	[m <sup>2</sup> ]				
UNIVERZitet	[m <sup>2</sup> ]				
BRGP radne djelatnosti - zdravstvena zaštita	[m <sup>2</sup> ]				
DOM ZDRAVLJA	[m <sup>2</sup> ]				
BRGP radne djelatnosti - socijalna zaštita	[m <sup>2</sup> ]				
CRVENI KRST	[m <sup>2</sup> ]				
BRGP komunalni servisi	[m <sup>2</sup> ]				
BRGP gastron.	[m <sup>2</sup> ]				
POVRSINE POD ZELENJEM	[m <sup>2</sup> ]				
DIREKTORIJSKI BROJ stanova					
DIREKTORIJSKI BROJ apartmana					
DIREKTORIJSKI BROJ kioska					
Broj stanovnika (stalnih korisnika)					
Broj turista i povremenih korisnika					
Broj hotel-skih ležaja					
Maksimalni broj korisnika					
MINIMALNO POTREBAN					
proj parking ili garaznih mjestra (PM) (GM)					
OSTVARENO parking mesta					
OSTVARENO garaznih mješta (GM)					
OSTVARENO ukupno parking i garaznih mesta (PM) i (GM)					
SILANS					
parking i garaznih mješta (PM) i (GM)					
Vezigrad, površina parkirle					
Površina pod zelenjem po stanovniku (m <sup>2</sup> /stanovniku)					
Površina pod zelenjem po korisniku (m <sup>2</sup> /korisniku)					
NETO gustošta stanovanja (st/b)					

Samostalna savjetnica II za urbanizam  
urh.Maja Tišma dipl.inž.



Budva, 21.12.2021. godine

# DUP Rozino 1 - URBANISTIČKI POKAZATELJI

## BLOK 8

POSTOJEĆE	PLANIRANO		
Blok			
Broj (oznaka) urbanističke parcele			
Površina urbanističke parcele (m <sup>2</sup> )			
Broj objekta			
POVRŠINA POD OBJEKТОM (m <sup>2</sup> )			
SPRATNOST			
STATUS POSTOJEĆIH OBJEKATA: (0 - ruši se, 1 - zadržava se, 2 - izmješta se)			
BRGP OBJEKTA (m <sup>2</sup> )			
POVRŠINA POD OBJEKTIMA (m <sup>2</sup> )			
UKUPNA BRGP SVIH OBJEKATA (m <sup>2</sup> )			
Indeks zauzetosti			
Indeks izgrađenosti			
ŠIFRA PRETEŽNE NAMJENE			
Broj objekta			
MAKSIMALNA POVRŠINA POD OBJEKТОM (m <sup>2</sup> )			
MAKSIMALNA DOZVOLJENA SPRATNOST			
Indeks spratnosti			
DOZVOLJENE VRSTE GRAĐENJA ZGRADA: (00 - bez građenja, IZG - planiran novi objekat, DOG - dogradnja, NDG - nadgradnja, IZM - izmještanje)			
BRGP OBJEKTA (m <sup>2</sup> )			
MAKSIMALNA POVRŠINA POD OBJEKTIMA (m <sup>2</sup> )			
MAKSIMALNA UKUPNA BRGP SVIH OBJEKATA (m <sup>2</sup> )			
Indeks zauzetosti			
Indeks izgrađenosti			

Samostalna savjetnica II za urbanizam  
arh.Maja Tišma dipl.inž.



Budva, 21.12.2021. godine

CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: BUDVA

Broj: 917-104-DJ-1865

Datum: 25.10.2021.



Katastarska opština: BUDVA

Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 11

Parcele: 1531/2, 1530/4


## KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000



4  
683  
400  
700  
705  
699

N  
S



N  
S

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:

*[Signature]*

Ovjerava  
Službeno lice:



CRNA GORA

**UPRAVA ZA KATASTAR  
I DRŽAVNU IMOVINU**

**PODRUČNA JEDINICA  
BUDVA**

Broj: 104-919-15773/2021

Datum: 21.10.2021.

KO: BUDVA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe UTU izdaje se

**LIST NEPOKRETNOSTI 2015 - PREPIS**

<b>Podaci o parcelama</b>								
Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
1530 4		10 10		RUNJE POLJE	Livada 1. klase KUPOVINA		156	1.09
Ukupno								

<b>Podaci o vlasniku ili nosiocu</b>		Prava	Obim prava
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		
0000002713365 0	- PZU „KRAPOVIĆ MEDICAL“ UL. I , BR. 35 , BUDVA BUDVA 0	Korišćenje	1/1

**Ne postoje tereti i ograničenja.**

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



UPRAVA ZA KATASTAR  
I DRŽAVNU IMOVINU



**PODRUČNA JEDINICA  
BUDVA**

Broj: 104-919-15772/2021

Datum: 21.10.2021.

KO: BUDVA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe UTU izdaje se

**LIST NEPOKRETNOSTI 3388 - PREPIS**

<b>Podaci o parcelama</b>								
Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
1531	2	10 25/10.		RUNJE POLJE	Livada 1. klase KUPOVINA		97	0.68
Ukupno							97	0.68

<b>Podaci o vlasniku ili nosiocu</b>			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
0103975232038	KRAPOVIĆ SLOBODAN IVAN PRIMORSKI BATALJON 21 BUDVA BUDVA Budva	Korišćenje	1/1

**Ne postoje tereti i ograničenja.**

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

